



# TECHNICAL SPECIFICATION ISO/TS 15011-6:2012

## TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2012-09-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

## Health and safety in welding and allied processes — Laboratory method for sampling fume and gases —

### Part 6: Procedure for quantitative determination of fume and gases from resistance spot welding

#### TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Hygiène et sécurité en soudage et techniques connexes—Méthode de laboratoire d'échantillonnage des fumées et des gaz —  
**iTech STANDARD REVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

Partie 6: Procédure pour la détermination quantitative des fumées et des gaz générés par le soudage par résistance par points

[ISO/TS 15011-6:2012/Cor 1:2012](#)

RECTIFICATIF TECHNIQUE/[standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2a9bf376-6cce-4fca-95f4-0b1e40ebde27/iso-ts-15011-6-2012-cor-1-2012](http://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2a9bf376-6cce-4fca-95f4-0b1e40ebde27/iso-ts-15011-6-2012-cor-1-2012)

Technical Corrigendum 1 to ISO/TS 15011-6:2012 was prepared by Technical Committee ISO/TC 44, Welding and allied processes, Subcommittee SC 9, Health and safety.

Page 16, Table C.1

Increase the values in the "Electrode force" column 10-fold, so that the table reads as follows.

Table C.1 — Welding parameters

| Sheet thickness, <i>t</i><br>mm | Electrode diameter<br>mm<br>F16 × 5,5<br>F20 × 8,0 | Electrode force<br>N    |                            | Number of pulses | Weld time<br>ms         |                            | Pause time<br>ms | Hold time<br>ms         |                       |
|---------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                 |  | $R_m < 380 \text{ MPa}$ | $R_m \geq 380 \text{ MPa}$ |                  | $R_m < 380 \text{ MPa}$ | $R_m \geq 380 \text{ MPa}$ |                  | Uncoated<br>steel sheet | Coated<br>steel sheet |
|                                 |  |                         |                            |                  |                         |                            |                  |                         |                       |
| 0,5                             | 5,5  | 1 700                   | 2 100                      | 1                | 100 + X <sup>a</sup>    | 120 + X <sup>a</sup>       | —                | 120                     | 120                   |
| 0,6                             | 5,5  | 1 900                   | 2 300                      | 1                | 120 + X <sup>a</sup>    | 140 + X <sup>a</sup>       | —                | 120                     | 120                   |
| 0,7                             | 5,5  | 2 100                   | 2 600                      | 1                | 140 + X <sup>a</sup>    | 160 + X <sup>a</sup>       | —                | 120                     | 120                   |
| 0,8                             | 5,5  | 2 300                   | 3 000                      | 1                | 160 + X <sup>a</sup>    | 180 + X <sup>a</sup>       | —                | 120                     | 120                   |
| 0,9                             | 5,5  | 2 500                   | 3 500                      | 1                | 180 + X <sup>a</sup>    | 200 + X <sup>a</sup>       | —                | 120                     | 120                   |
| 1,0                             | 5,5  | 2 700                   | 3 500                      | 1                | 200 + X <sup>a</sup>    | 220 + X <sup>a</sup>       | —                | 120                     | 120                   |
| 1,2                             | 5,5  | 3 000                   | 4 000                      | 1                | 240 + X <sup>a</sup>    | 280 + X <sup>a</sup>       | —                | 200                     | 200                   |
| 1,5                             | 5,5  | 4 000                   | 4 500                      | 1                | 300 + X <sup>a</sup>    | 340 + X <sup>a</sup>       | —                | 250                     | 300                   |
| 1,8                             | 8  | 4 500                   | 5 000                      | 3                | 140 + X <sup>a</sup>    | 160 + X <sup>a</sup>       | 40               | 300                     | 300                   |
| 2,0                             | 8  | 4 500                   | 5 000                      | 4                | 120 + X <sup>a</sup>    | 140 + X <sup>a</sup>       | 40               | 300                     | 300                   |
| 2,5                             | 8  | 5 000                   | 6 000                      | 5                | 120 + X <sup>a</sup>    | 140 + X <sup>a</sup>       | 40               | 400                     | 400                   |
| 3,0                             | 8  | 5 000                   | 6 500                      | 5                | 140 + X <sup>a</sup>    | 160 + X <sup>a</sup>       | 40               | 500                     | 500                   |

<sup>a</sup> For X values, see ISO 18278-2:2004, Table 5, coating at the faying surface.